



## **СОЛОВЬЕВ ОЛОХТООХТОРО: “УЛУУСКА АРЫГЫ СУОХ БУОЛАРЫН ТУҢУГАР ТУРУОРСАБЫТ”**

Сүтшыны 1 күнүтөр улуустаңы  
диз көргөн отдельин суруштур  
специалина Т.И. Бушкова  
салайтчылаш чол олору көбүлүп  
белик Соловьев ижилетэр  
сырьгта.

Олохтоох изэнгийн эзэр шалан улцуустаазы социалний харалтадаа сурчнүүр специалисты Л.А. Гоголева, пенсионный управление специалиста А.Ю. Платонова, улцуустаазы дэврэгтаах буолуу юмны специалиста А.Е. Данилова, «Мон документы» тэргийн специалиста П.И. Софонеев, субсидия агентствын салайчыны М.А. Андреева, улус урбашын татарын бийлийн сэбзүйсний С.Е. Атласов түншнээс болтуулустарга энхицгээнүү сүбэ-ама бийрвилр. Бие сүүстэн тахсажинийн цэвэрээг бөхөгжээ дэлхийн түүхийн агуулсан бэлэнгүйнэр.

Чел алох туунан ютепшінің даоюргэн уонна обону интиң отдельн сурнинүүр специалина Т.П. Бушкова, уулуустаңы ычнай отдельн специалина А.И. Афанасьев, Соловьев и оныннын балынтыга М.Ф. Кронников, уулуустаңы балынтын кызыбыйш бырашна А.И. Корюн, уулуустаңы олека уонна полечательство отдельн начальника М.П. Антипина, уулуустаңы кишинизмит библиотечный ситет избиссектэр икаки зергизарының систематик библиотека жылдыноктаро И.Н. Аммосова кыттының ышындар.

Оңдооспор бу ылтындыбын  
концепцияның оюю түрлөрдөн туруттар,  
чел алоғы конкуренцияның, арыныштыздары  
сохбуууга туу секторуда оюнору түрхан  
имтихану собуун туруткан сандыштын  
иңгизгөттөшүү.

Улусианы бөгөөнчөрөр сийоготрон  
председателю М.Н. Матвееву, изнелик  
кирлыңдастарын дынаоригэр тийин  
керүтэ. Маны тайланын кынажуалык дын  
користори алохторун-дыхаштарын басыз,



састьарын синтезилүүсөөлөр дынындырыг  
үйнин кийиндер бирааттарын комускуур  
хамыяйтын энияттиир сжиретээр С.С.  
Верховицена, социалный  
реабилитацияшыр кинн диреккэри интэр  
үзүүр сипбүйлийчы А.Е. Мирбабаева,  
улуустаңы дын жорғын үйнин ычепт  
социалный-психологический сийобутуул  
кининн сэбийссэйд А.С. Капрынова,  
улуустаңы буруу боруустуур холгубуний  
сөзлөт начальника, юстиции капитана С.К.  
Комина сырыйтылар.

«Саян сало» улусстаны ханына ала  
мында сурутуу түмүнчىн, сүйүүтөк  
жөрөн осинине. «Чаран» уонни  
«Чуршын улуттун охтууга» сурумашы-  
ры Е.Д. Попова, 500 соликум сумацаах серим-  
фигантары Е.В. Федоров, И.И. Собакин,  
В.Г. Филиппов, Р.С. Павлова, ДН  
Джалысский туттулар. Оттон 3000 соли-  
сумашах «Ситим» маңаңынта  
сертификаты Соловьев изнитисин зебо-  
ою нааты Э.И. Собакина сүйир.

Семен ЖЕНЦРИНСКЭЙ



## *Сэргэх дынагч*

АЛБАН ААТТААХ ЛЕНИНСКЭЙ КОМСОМОЛ ТӨРӨӨБҮТ КҮНЭ БЭЛИЭТЭНЭ

**С**ыншың інтигіненнегін төрттөх тәжіллюх рев-  
ком членісі, коммунист Егор Константинович  
Дылчовской (Мүшінұла) – сәбісқой тутуд,  
холбоңустишкін актызыбынай салғынышында 1919 с.  
Булғуның ахшаха сана оскуола тутуутун тәрійон ыныпты 1922 с. Үнүн Қард соғуруу еттүгээр Быйыттах аласақ,  
үргүтбашылығтарынан елорбут сироресір, уруқоу комиз  
Сыншың орто оскуолатын үерзекочиндердә болған  
туруорбуттара. Ол сайдебүнүк зергөйтисен, Василий  
Николаевич Дылчовской салыптатының сана  
шаматыныңык тутуулана. Пәнметтының үерүүлөхсік  
аныны сандырума алғаныны 29 күнүзәр босыла. Уруқку  
тутуутубуг сиригээр Быйыттах турорулунан. Оның  
комсомольский үлгіннэр, іншилек қырғындастыра уонна  
оскуола онғолоры қылтаннышылар. Уруқку олою балас  
былдашылығтар тынынарын толук ууран охусупт,  
апкорон уонна үзелсөн акыстыг дәлмүттү сүздларын,  
историяңа хадібытын біттінші ырчакағасырдин, үерзин,  
юлездін умкүлдің байыншылай. Оның уүге дәлмүттү

түүнчлэг бийнээтийн ыччаг билбет. Элзэр ыччагын патриотической түүнчлэгийн истории корник юмны эрэл болгучу түүнчлэгийн эзэнтүүлжээр.

Ити күн збигтэн жаңы Кыргызстан орто оскуулышын уоронжиттерин кытары комсомолга, партияда үчелесбіт уонна РФКП зэр чилингирин кыттары араас калуонд көрсүпшүгүлсөн истинник-найржылкы асты. Бұу көрсүпшүгүл кырдаңыз коммунист Магрең Семеновна Леонтьева зэр ыңғаштарлашын туттах-төлеөвөөж тиитиди он түмүкгөздөз. Роботоежника күрүүсүн салайынчы, зэр коммунист Алексей Соловьев Кыргызстан оскуулышын уоронжичилоригээр работы таныны сагабылшарын көрдөрен, обулор бийінде егердиң ыңға. Парния райкомун бастакы сәкірттөрдөр Семен Никитин П.А.Обнуунуский тығызырып «Оруул жарығы» хоноону шаңынга, София Сорокоумова ырыната уонна сәбиссой, комсомольский ырышшары бәтәрзиндер тодоруулара, Чурагчы гимнин толору үрдүк таңынша буола. Ити күннегиз Чурагчы орбайынан бастакы коммунистарындар анын тутуптуубут

История юрчич күмнээрин багийн тэрийнгэ нийтийнжээр салалтадаа бэйзэгрийн бачным көтөөн ынтырбыгтгэх хайжбагтаах. Дээ, ити курдук сийсэй бийшэн олохгоонгунан сакалашаа, социалистической олону тутуутаа. Аяа дойчу усгаах соринтн орлогунан заан, онорбо сири туяаныгтган сицалсан, БАМ-ы тутан, лойну сайнныгтар калж бөвжну бэвэрбит алаа уорцаннаах. Комсомол кудь дынүүн ихахыг болисгэнэ.

Семен НИКИТИН,  
Коммунистический партии Чурачтымаңы  
райкомын 1-кысынан



